





Calcul mental

Addicionar de múltiples de 10



Activitats

1. Una pichona brústia conté 10 gredas. Indica lo nombre total de gredas de cada ensemble.



2. Colora de la mateissa color los parells de múltiples que la soma es egala a 100.



3. Completa lo tablèu puèi corregís-te en verd amb l'ajuda d'una calculadoira.


$10 + 10 =$	$20 + 80 =$	$90 + 50 =$	$20 + 70 =$	$40 + 70 =$
$20 + 20 =$	$70 + 70 =$	$20 + 30 =$	$50 + 90 =$	$10 + 60 =$
$40 + 40 =$	$10 + 20 =$	$90 + 90 =$	$30 + 30 =$	$70 + 90 =$
$30 + 40 =$	$30 + 20 =$	$40 + 20 =$	$10 + 40 =$	$80 + 90 =$
$10 + 30 =$	$80 + 80 =$	$20 + 60 =$	$70 + 80 =$	$20 + 50 =$
$50 + 50 =$	$70 + 10 =$	$40 + 80 =$	$30 + 60 =$	$20 + 90 =$

$50 + 50 =$	$70 + 10 =$	$40 + 80 =$	$30 + 60 =$	$20 + 90 =$
$10 + 30 =$	$80 + 80 =$	$20 + 60 =$	$70 + 80 =$	$20 + 50 =$
$30 + 40 =$	$30 + 20 =$	$40 + 20 =$	$10 + 40 =$	$80 + 90 =$
$40 + 40 =$	$10 + 20 =$	$90 + 90 =$	$30 + 30 =$	$70 + 90 =$
$20 + 20 =$	$70 + 70 =$	$20 + 30 =$	$50 + 90 =$	$10 + 60 =$
$10 + 10 =$	$20 + 80 =$	$90 + 50 =$	$20 + 70 =$	$40 + 70 =$

3. Completa lo tablèu puèi corregís-te en verd amb l'ajuda d'una calculadora.



2. Colora de la mateissa color los parells de múltiples que la suma es egala a 100.



1. Una pichona brústia contén 10 gredas. Indica lo nombre total de gredas de cada ensemble.



Addicionar de múltiples de 10

Calcul mental

Activitats